

Motswako o Molemo

Setswana

Kgato

3A



Elias Makhapa



Medumopuo (e e boeleditsweng)

gw

Medumopuo (e meswa)

nw, tw

Motswako o Molemo

Setswana

Kgato: 3A

ISBN: 978-1-77981-642-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Elias Makhapa

Moranolodi: Ruth Legae

Motshwantshi: Dale Blankenaar

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya nthla 2023.



Motswako o Molemo



Elias Makhapa

Serutwa le Moratwe ba totoba mo tseleng.
Serutwa o a lwala. Moratwe o mo isa
tlininiking.





Ba letse ba sa robala. Serutwa o ne a berekwa ke mala bosigo. Moratwe o lekile go mo naya kalafi mme ga retela.

Ba tsamaya ba iketlile. Serutwa ga a kgone go tsamaya ka bonako. O goga maoto. O bokoa gonne ga a na maikatlapelo.





Ba goroga kwa tlilining. “Molato ke eng fa le totoba jaana?” ga botsa Mooki Monwedi. “Mooki, mala a me a berekega, e bile ke lapile thata.” ga araba Serutwa.

“E re ke bone gore go diragala eng.” Mooki Monwedi a mo atametsa. “Molomo wa gago o omeletse. Bula legano. A legano le omile?” ga botsa Mooki Monwedi.





“Go bonala metsi a fedile mo mmeleng wa gago. Se, se bakilwe ke letshololo.” Mooki Monwedi a mo bolelela. “O na le ditshupo tsa letshololo. Matlho a gago a wetse.” ga rialo Mooki Monwedi.

“Ditshupo tse dingwe as ke go tlhatsa, mala a a bothoko, go feroa dibete le go tsikitlela.” ga rialo Mooki Monwedi. “Ke dife tse o nang le tsona?”





Ke itemogela tsone tsothe. Ga ke na maikatlapele, ke bokoa e bile ke fokotse.” ga bua Serutwa. Fa mala a berekega a sa emise, a fokotsa metsi le diminerale mo mmeleng.

“O ka busetse metsi le diminerale mo mmeleng. O ka dira se, ka go dira motswako o o bonolo.” ga bua Mooki Monwedi.





Mooki Monwedi a re fa o sa nwe metsi,
legano le a oma. Motswako o o bonolo ke o:

Bedisa metsi mme a fole. Tshela digalase
di le nne tsa metsi a mo jekeng. Tshela
maswana a le mane a tee a sukiri le le le nosi
la letswai.


Letswai le busetsa letswai le le tswileng mo mmeleng. Metsi a busetsa seedi mme sukiri e dira gore di nwelele mo mmeleng.





“Bana ba nwa galase e le nngwe ya motswako o ka gangwe. Ba nwa gape galase morago ga mala a fetsa go bereka. Go tloga foo, ba tla nwa galase ura le ura.” Mooki Monwedi a kaela Serutwa le Moratwe.

“Bagolo ba nwa galase tse pedi tsa motswako ka gangwe. Ba tla nwa galase tse pedi gape fa mala a fetsa go bereka. Le bana ba nwe galase tse pedi ura le ura.” Mooki Monwedi a kaya go ya pele.





Mooki Monwedi a neela Serutwa le Moratwe botlolo ya motswako o. A ba laela gore fa ba goroga kwa gae ba itirele motswako o. Mooki Monwedi a nwea Serutwa galase ya motswako.

Fa ba goroga kwa gae, Moratwe a dira motswako. Serutwa a o nwa morago ga ura le ura. Morago a nna le maikatlapelo. Serutwa a lebogela dikgakololo tsa ga Mooki Monwedi.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974

**Room
to
Read™**

NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT

Saide
Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

